

Vuk'uzenzele

Produced by: Government Communication & Information System (GCIS)

English/Sepedi

February 2022 Edition 1

Hats off to the Class of 2021

Despite the challenges faced by the matric class of 2021 due to the Coronavirus Disease (COVID-19), they achieved a pass rate of 76.4%, earning the praise of President Cyril Ramaphosa.

This is an improvement of 0.2% from the pass rate of 76.2% achieved by the class of 2020.

Announcing the results of the National Senior Certificate (NSC) exam results recently, Basic Education Minister Angie Motshekga said 537 687 candidates passed the 2021 NSC exams.

"The number of candidates qualifying for admission to Bachelor studies at universities, is 256 031 – an improvement of 21.4% from 2020. This represents 36.4% of the total number of candidates who wrote the 2021 NSC exams," the Minister



■ The Matric Class of 2021 was applauded on their success with the overall pass rate at 76.4%.

added.

The number of candidates who achieved Diploma passes stood at 177 572, while 103 859 candidates

achieved Higher Certificate passes.

"We must state that KwaZulu-Natal and Gauteng contributed the most Bache-

lor passes in the combined Bachelor passes of 117 704, which is equivalent to 46.0% of the overall Bachelor passes nationally.

"It is important to note that a total of 433 603 candidates – equivalent to 61.6% who achieved Bachelor and Diploma passes, are now eligible for studies at Higher Education Institutions. The 103 859 candidates – equivalent to 14.7% - who obtained Higher Certificate passes, may register at TVET and other skills training institutions," the Minister added.

She applauded the Class of 2021 for their achievement, saying they were most impacted by the COVID-19 pandemic after enduring two years of harsh exposure to the virus and disruptions.

Minister Motshekga said that for the past 10 years, the NSC pass rates have consistently increased, from 60% in 2009, to above 70% in recent years.

President Ramaphosa also congratulated the Class of 2021 on their success.

"We applaud the multiple successes and improvements recorded by learners during the second year of challenges presented by COVID-19.

"Equally commendable is the support given to learners by educators and parents who made sacrifices of their own and placed the interests of learners ahead of their own concerns," he said.

SAnews.gov.za

Free training and services for businesses

Page 6

STAY SAFE

VACCINATE TO SAVE SOUTH AFRICA

TOGETHER WE CAN BEAT THE CORONAVIRUS

New shelters to support GBV survivors

Page 5

2030 NDP

To read Vuk'uzenzele download the GOVAPP on:

Available on the Google play

Available on the App Store

Search for SA Government on Google playstore or appstore

CONTACT US

Website: www.gcis.gov.za Email: vukuzenzele@gcis.gov.za

www.vukuzenzele.gov.za Tel: (+27) 12 473 0353

Tshedimosetso House:
1035 cnr Frances Baard and Festival streets, Hatfield, Pretoria, 0083



Go šoma mmogo go matlafatša temokrasi



Bjalo ka ge Afrika Borwa e tsene ngwageng wo moswa, re be re lebane le ditiragalo tše pedi tše kgolo tše di re gopoditšego, ka ditsela tša go fapana, seo se re kopanyago bjalo ka batho.

Ka letšatši la mathomo la 2022, setšhaba se kopane moyeng go laelana le Mopišopomogolo Desmond Tutu kerekeng ya St George's Cathedral go la Cape Town.

E be e le nakwana ya manyami a magolo ge re be re gopola bophelo le seabe sa modudi yo a rategago yoo e bego e le, ka ditsela tše ntsi, motho wa maitshwaro a mabotse wa setšhaba sa rena.

Go sa le bjalo, poloko ya gagwe e be e le keteko ya dikgopolo tše a bego a di emela.

E be e le keteko ya botee bjo bogolo le phapano ya setšhaba sa rena, le segopotšo sa ditahlegelo tše di dirilwego ke batho ba bantšintši go fihlelela temokrasi ya rena.

Ka letšatši la bobedi la 2022, naga e bogetše ka manyami ge mollo wo mogolo o fiša Palamente ya rena, dimetara tše lekgolo fela go tloga moo re bego re kgobokane gona letšatši pele ga moo go fa tlhompho ya rena ya mafelelo go Mopišopomogolo Tutu.

Re imologile gobane ga go na tahlegelo ya bophelo le gore ga go na yo a gobetšego mollong woo. Re leboga kudu borasetimamollo bao ba katanego le go tima mollo gomme mafelelong ba kgona go o tima.

Dinyakišišo tša seo se hlotšego mollo bjale di tšwela pele. Re swanela go kgonthiša gore dinyakišišo tše ke tše di tseletšego ebile di phethwa ka pelapela. Naga e nyaka go tseba seo se diregilego.

Dipeakanyo di a dirwa go kgonthiša gore mošomo wa Palamente o ka tšwelapele le ge e le gore meago e ka se šomišwe.

Go bohlokwa gore Pala-

mente e tšwelapele go akanya le go phasiša melao yeo e tlogo fetola setšhaba le go tšwelapele go lekola le go kgonthiša boikarabelo ka ge mmušo o phethagatša taelo yeo e e amogetšego go tšwa bathong.

Ka ntle ga go ba kgau-swikgauswi le Kereke ya St George's Cathedral le Palamente, seo se kopanyago ditiragalo tše tše pedi ke gore ye nngwe le ye nngwe e re gopotša seo se re kopanyago bjalo ka Mafrika Borwa: temokrasi ya rena.

Re llela Desmond Tutu gobane e be e le moetapele wa semoya wa temokrasi ya rena.

Renyamišitšwekegosenywa ga meago ya Palamente ya rena gobane ke mošate wa temokrasi ya rena. Ke lefelo la moo Molaotheo wa rena wo moswa wa temokrasi o amogetšwego gona mengwaga ya ka godingwana ga ye 25 ya go feta, le moo ma-

kgolokgolo a melao ya phe-togo e phasišitšwego gona.

Re ka no ba re sa bone selo se, eupša mollo Palamenteng o laeditše ka moo Mafrika Borwa a boulelwago ka gona ka temokrasi ya bona. Gape ke segopotšo sa ka moo go lego bohlokwa gore re šogane le go matlafatša le go šireletša temokrasi yeo.

Mola meago ya Palamente e senyegile moo e lego gore e ka se šomišwe, sehlongwa sa Palamente se tšwetšapele mošomo wa sona wa go šomela batho. Se ke segopotšo se bohlokwa sa gore dihlongwa tša rena tša temokrasi ga di hlalošwe go ya ka meago yeo di lego ka gare ga yona, eupša ka mošomo wo di o dirago le ka boitshepho bjo batho ba nago nabjo go yona.

Se ke nnete go dihlongwa ka moka tša temokrasi ya rena.

Mafelelong ge mollo Palamenteng o sa tšwa go tingwa, Moahlodimogolo wa Motšwaoswere Raymond Zondo ke ge a lokolla karolo ya mathomo ya pego ya Khomišene ya Dinyakišišo ka go Gogwa ga Mmušo ka Nko.

Karolo ye ya pego e hlalosa ka moo dihlongwa tša setšhaba tše mmalwa di bego di tseletšwe, di thopetšwe dithoto le go senywa wo šoro.

Tše di akaretša kgwebo ya go laolwa ke mmušo go swana le Ditirelophofo tša Afrika Borwa, lekala la Dikgokagano tša Mmušo le Mekgwa ya Tshedimošo le lekala la Tirelo ya Metšhelo ya Afrika Borwa.

Karolo ye ya pego e fa seswantšho sa go tshwenya kudu sa ka moo dihlongwa tše bohlokwa tša temokrasi di

šadeditšwego le go nyatšwa ka maikemišetšo a bosenyi. Ga se fela palo ye kgolo ya tšhelete ye e utswitšwego, eupša dihlongwa tše di be di sa kgone go dira ka tshwanelo mešomo ya tšona yeo di hlomilwego ka lebaka la yona.

Dikutullo le ditšhišinyo tša Khomišene ya Zondo di tla thuša naga go agaleswa dihlongwa tše le go rweša boikarabelo bao ba nago le maikarabelo. Re swanetše go khonthiša gore re di šomiša go šireletša dihlongwa gore le ka moso di se ke tša tsoga di thopilwe gape.

Re swanetše go lwa le twantšho efe goba efe le maiteko ka moka a go tekatekiša temokrasi ya rena ya go hwetšwa boima – ge eba maiteko a a tšea sebopego sa bomenemene ka dikgwebong tša go laolwa ke mmušo, go phuhlamiša dietšentshi tša rena tša phethagatšo ya molao, go senya ka boomo mananeokgoparara a rena a ikonomi, goba go hlasela bolokologi le tlhompho ya boahlodi bja rena.

Re nyaka go šireletša Molatheo wa rena, pušo ya rena ya temokrasi le tshepedišo ya dikgetho go tšwa go mang le mang yoo a nyakago go tekatekiša temokrasi ya rena le go tima batho ba Afrika Borwa tokologo ya bona ye e hweditšwego ka boima.

Go na le mathata a mantši ao re swanetšego go a lebantšha ge re ntše re šogana le go agaleswa le go tsogagape go tšwa dikhuetšong tša leuba la COVID-19.

Bjalo ka ge re dira bjalo, a re tšee maatla le tlhohleletšo go tšwa go boineelo bja go tselela go temokrasi ya rena le tumo ya rena ya go swana ya go aga naga yeo e nago le botee, tokologo le tekatekano.

Ke le lakaletša tše botse ka moka mo ngwageng wo ge o ntše o tšwelapele.

Ditirelo le tlhahlo ya mahala tša dikgwebo



Makala a mararo a mmušo a swaragane ka thata le go kgontšha gore kgwebo e dirwe bonolo ka Afrika Borwa go godiša ikonomi.

Kopano ya malobanyana ya *Vuk Talks*, ye e bego e swerwe ke lekala la Dikgokagano tša Mmušo le Mekgwa ya Tshedimošo, ya go dirwa ka inthanete e swerwe go kwalakwatša temošo ya taelo, dipholisi le ditirelo tša go abja ke Khomišene ya Thoto ya Kelele le Dikhamphani (CIPC), Kgorotsheko ya Dikhamphani (CT) le Khomišene ya Matlafatšo ya Ikonomi ya Bathobaso ka Kakaretšo (B-BBEE). Makala a ka moka ke a Kgoro ya Kgwebišano, Intasteri le Phadišano.

Go ya ka Ofentse Shakung, Molaodi wa Boihlamelo le Tšhomišano wa CIPC le Molaodimogolo wa E-Learning, CIPC e na le mešomo ya go fapana, go akaretšwa ngwadišo ya dikhamphani, dikgwebo tša mohlakanelwa le ditokelo tša thoto ya kelelo (maswao a kgwebo, dipatente, meakanyetšo le ditokelo tša ngwalollo).

CIPC e tšweleditše polatefomo ya yona ya BizPortal ya

go aba ngwadišo ya dikhamphani ka onelaene le ditirelo tše di amegago go nolofatša tshepedišo ya go ngwadiša kgwebo le go latela dinyakwa.

BizPortal e fa bao ba nyakago go thoma kgwebo lefelo le letee la go aba tshedimošo ka moka go ngwadiša khamphani, go ngwadišetša motšhelo, go ngwadiša leina la wepsaete ya kgwebo, go dira kgopelo ya setifikeiti sa B-BBEE, go ngwadišetša Sekhwama sa Phumulameokgo ya Dikgobalo tša Mošomong le Sekhwama sa Inšorentshe ya go Felelwa ke Mošomo, le go bula akhaonte ya pankya ya kgwebo.



“Ke tshepedišo ya go se šomiše pampiri gomme khamphani e tla ngwadišwa mo letšatšing le le tee morago ga go dira kgopelo. Gape re okeditše ditirelo tša kgwebo

tša Google, yeo e kgontšhago dikhamphani go swara profaele ya kgwebo le wepsaete ya khamphani ye e sa fetogego mo go Google mahala,” go boletše Shakung.

Go šomiša ditirelo tše, etela www.bizportal.gov.za gomme o kgotle ‘register’ wepsaeteng yeo. Go bonolo go šomiša phothale gape e fa tshedimošo ya kgato ka kgato mabapi le ka fao kgwebo e ngwadišwago.

Tlhahlo ya mahala

Gape CIPC malobanyana e thakgotše polatefomo ya tlhahlo ya onelaene ya mahala ye e bitšwago Learn-i-Biz go thuša borakgwebo le balaodibagolo ba kgwebo ye nyane, ya magareng le ye nyanenyane go aga bokgoni bja bona go sepetša dikgwebo tše di atlegago, mola di kgonthiše gore di latela dinyakwa tša semolao.

“Polatefomo ke pukutlhahli ya ditšitale gomme e akaretša dithutwana tša bideo tša wo mongwe le wo mongwe wa dimotšule tše šupa,” go boletše Shakung.

Dimotšule di akaretša tlhahlo ka ga seo khamphani le Molaodimogolo di lego sona,



batho ba bohlokwa ka gare ga khamphani, maikarabelo a molaodimogolo, dikgahlego tša motho go tša matlotlo le thulano ya dikgahlego, moputso wa balaodibagolo le dikabelano le boto ya balaodibagolo.

Gongwadišetša tlhahlo, etela www.elearning@cipc.co.za.

Kgorotsheko ya Dikhamphani

Ngaka Mohammed Chicktay, Modulasetulo wa CT, o hlalositše gore lekala le thuša go fa tharollo ya ka pela go diphapang tša khamphani, tša go amana le dikgopelo le dingongorego tša go dirwa go ya ka Molao wa Dikhamphani wa 71 wa 2008.

Diphapang tše di akaretša tša go amana le maina a khamphani, maemo a bolao-di le tokollo kgahlanong le go hloma dikomiti tša leago le maitshwaro. Gape di seka-seka ditsebišo tša kobamelo ye e ntšhitšwego ke CIPC, ya go amana le dikatološo tša nako gore go beakanywe ditatamente tša matlotlo tša ngwaga ka ngwaga le go swara dikopano tša kakaretšo tša ngwaga ka ngwaga.

“CT e šogana le dikgopelo tša go fapana. Nakong ya COVID-19, mohlala, re amogetše dikgopelo tše ntši tša katološo ya letšatšikgwedi la go swara kopano ya kakaretšo ya ngwaga ka ngwaga,” go boletše Chicktay.

Tirelo ye nngwe ya mahala ye e abjago ke CT ke tharollo ya diphapang. Motho a ka tliša taba gore e rarollwe ka bolamodi, poelanyo goba boahlodi, ka bjako ka go kgetha go ya kgorotsheko. CT e šoma bjalo ka mophethagatši gare ga bakgathatema.

“CT e hlohletša tšhomišo ya bolamodi go boloka mešomo, kudu nakong ya COVID-19, gomme batho ba swanela go thoma go e šomiša kudu,” go boletše Chicktay.

Go hwetša tshedimošo mabapi le ditirelo tša go abja ke CT, etela www.companiestribunal.org.za

Khomišene ya B-BBEE

Go ya ka Lindiwe Madonsela, Molaodimogolo wa Kobamelo, taelo ya lekala ke go laola, go hlokomela le go kwalakwatša taelo ya Molao wa B-BBEE wa 46 wa 2013.

Gape e nyakišiša mekgwa ya go forantiša; e na le maimemišetšo a go oketša tsebo le kwalakwatšo ya temošo ya setšhaba mabapi le B-BBEE, ka go phethagatša thuto le magato a temošo; le go eletša setšhaba.



Motho mang le mang yoo a gononwago goba a lemogago go tshelwa ga Molao, go swana le fao bathobaso ba šomišwago bjalo ka baforantišwa go fihlelela dintlha tša B-BBEE, a ka bega ngongorego khomišeneng.

Mohlala, bašomi ka gare ga lekala ba ka lemoga gore lekala le šomiša forantišo ka go laetša bathobaso bjalo ka bengdišere goba baetapele ba bagolo, mola go se bjalo, go boletše Madonsela.

Go hwetša tshedimošo ka botlalo mabapi le Khomišene ya B-BBEE, etela www.bbbee.com-mission.co.za.